

Ginoo, akong nahibaloan nga ako usa ka makasasala ug nanginahanglan sa imohang kaluwasan. Ako nagatoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug Siya nagpakamatay sa krus ug giula ang iyang dugo aron sa pagbayad sa akong mga sala. Ako nagatoo nga Siya nabanhaw gikan sa kamatayon ug buhi siya sa hangtud sa kahangturan. Ako naghangyo nga pasaylua ko sa akong mga sala ug sulod sa akong kasing-kasing ug luwasa akong kalag! "Kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas." Roma 10:13

Apan Kung Dili karon... Kanus-a Man? Kung ikaw nagdawat ni Jesu Kristo nga imong personal nga Manluluwas, palihug us sulat kanimo aron sa pagpahibalo, aron nga kami magakalipay uban kanimo.



P.O. BOX 609 • YORK, SC 29745 • 803-684-1535
WWW.HOPETRACTS.ORG
If Not Today, When? (Cebuano) Tract 524

Kung Dili Karon Kanus-a Man?



Daghan ang mga tao nga langayan modesisyon, paabuton pa ang ugma. Sa Bibliya, anaay usa ka gobernador nga Romano nga nahimo ang maong sayop. Parehas sa kadaghanan, nahimatngunan niya nga ulahi na ang tanan tungod sa sige paglangay-langay.

“Ug human sa pila ka adlaw, sa diha nga si Felix miabot uban sa iyang asawa nga si Drusilla, nga usa ka babayeng Judeo, iyang gipakuha si Pablo, ug naminaw kaniya mahitungod sa pagtoo diha ni Cristo. Ug samtang siya nangatarongan mahitungod sa pagkamatarong, sa pagpugong, ug sa paghukom nga moabot, si Felix mikurog, ug mitubag, Adto sa imong dalan niini nga panahon; sa diha nga ako adunay hamugaway nga panahon, ako mopatawag kanimo.” Buhat 24:24-25

Dili pa karon... Ugma na lang

Pagkaalaot, ang iyang ugma wala na niabot. Walay nahisulat nga si Felix nanawag ni Pablo ug wala pud siya nakipag-siuli sa Ginoo. “... unsa kadaghanan nga buot unta ako motigum sa imong mga anak pagtingob, bisan ingon sa usa ka himongaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalum sa iyang mga paku, ug kamo dili buot!” Mateo 23:37

Dili pa karon... Basin Ugma na lang

“Tanawa, ang inyong balay gibilin nganha kaninyo nga biniyaan.” Mateo 23:38

“Wala ba kamo nag-ingon, Adunay upat pa ka bulan, ug unya nagaabot ang ting-ani? Tan-awa, Ako nag-ingon nganha kaninyo, Iyahat ang inyong mga mata, ug tan-awa ang kaumahan; kay sila puti na aron sa pag-ani.” Juan 4:35

Dili pa karon... Basin Ugma na lang

“Ang ting-ani miagi na, ang ting-init natapos na, ug kita wala naluwas.” Jeremias 8:20

Basin ikaw nakadungog na sa mensahe sa gugma sa Dios; nga giunsa ni Jesus pag-anhi dinhi sa kalibutan

aron sa pagluwas sa mga makasasala; apan sa nagkalain-laing rason, naghulat pa ka sa panahon nga ikaw makahigayon.

Basin imo namatngonan nga ang Bulahan nga Anak sa Dios sa hataas nga pag-antos nagahulat kanimo; apan tungod sa imong mga rason, “dili lang ko”. Basin ikaw nagtuo nga anaa pay daghan nga bulan sa dili pa ang ting-ani... ang ting-ani hapit na mahuman. Tingali, parehas sa kadaghanan, ikaw ni-ingon, “Dili lang karon... basin ugma na lang”, apan ako mangutana kanimo...

Kung dili Karon... Kanus-a man?

“Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma; kay ikaw wala nasayod kon unsa ang ipakita sa umaabot nga adlaw.” Proberbio 27:1

Unsaon na lang kung ang Ugma dili na Moabot?

Ako nanghangyo na kanimo hinigugma kong higala, ayaw pagbaton sa samang sayop nga nabuhat ni Felix, ang gobernador nga Romano. Ayaw pagabuhata ang samang sayop nga ginabuhat sa kadaghanan gikan sa una pa nga panahon. Ayaw paglangay-langay!

“(Kay siya nagaingon, Ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan, ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo: Tanawa, karon mao ang panahon gikahinangpan; tan-awa, karon ang adlaw sa kaluwasan).” 2 Corinto 6:2

Palihug, akong hinigugma nga higala, ipadaplin ang tanan ninyong mga rason, ipadaplin ang tanan ninyong kahadlok, ug pagadawata si Ginoong Jesu Cristo sulod sa imong kasing-kasing ug hangyua nga ikaw luwason gikan sa linaw nga kalayo.